

653.

Na osnovu člana 125, 126, 127 i 128 Poslovnika Skupštine Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", br. 029/19), Skupština opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, na sjednici održanoj 15.05.2020. godine, donijela je,

PROGRAM

rada Skupštine opštine u okviru Glavnog grada - Golubovci za 2020. godinu

("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 017/20 od 27.05.2020)

Program rada obuhvata aktivnosti, koje proizilaze iz nadležnosti i djelokruga poslova Skupštine opštine u okviru Glavnog grada- Golubovci (u daljem tekstu: Skupština), koje su utvrđene Zakonom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o Glavnom gradu, Statutom Opštine, Poslovníkom Skupštine i drugim zakonskim propisima.

Program rada Skupštine sadrži dva dijela i to: tematski i normativni dio.

Tematski dio Programa rada Skupštine sastoji se od:

I-Programa i planiranja

II-Informativno-analitičkog dijela.

A. TEMATSKI DIO

I -Program i planiranje

1. Prijedlog Programa podsticajnih mjera za razvoj poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci, za 2020 godinu;

Članom 20 st. 1 tač. 23 i 25 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi", br. 012/19), propisano je da Opština u skladu sa zakonom uređuje, organizuje i stvara uslove i stara se o razvoju turizma, kao i razvoju djelatnosti kojima se unapređuje razvoj turizma. Ovim članom ta--kođe je propisano da Opština stvara uslove za razvoj po-ljo-pri-vredne proizvodnje i uslove za korišćenje poljoprivrednog zemljišta, stara se o njegovoj zaštiti i obavlja druge poslove iz ove oblasti.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obradivač: Odjeljenje za ruralni razvoj

Rok:I kvartal 2020 godine

2. Program podizanja spomen obilježja;

Na osnovu člana 8 st. 2 i člana 13 st. 1 Zakona o spomen obilježjima ("Službeni list Crne Gore", br. 40/08, 40/11 i 2/17) i člana 46 st. 1 tač. 37 Statuta opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi", br. 012/19), uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva kulture Crne Gore, propisano je da Skupština donosi program podizanja spomen obilježja.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Rok: II kvartal 2020. godine.

3. Prijedlog Strateškog plana razvoja Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, za period od 2020-2025;

Izrada Strateškog plana predviđena je članom 5 i 8 Zakona o regionalnom razvoju ("Službeni list Crne Gore", br. 20/11, 26/11 i 20/15).

Metodologija izrade definisana je Pravilnikom o metodologiji za izradu Strateškog plana razvoja jedinice lokalnu samoupravu ("Službeni list Crne Gore", br. 68/16).

Predlagač: Predsjednik Opštine

Rok: IV kvartal 2020 godine

4. Program rada JU "Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada- Golubovci" za 2021 godinu, sa Prijedlogom Odluke o davanju saglasnosti na Program rada;

Članom 29 st. 1 tač. 16 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG-opštinski propisi", br. 65/05 i "Službeni list -opštinski propisi", br. 88/09, 72/10, 02/16 i 31/17), propisano je da Skupština opštine daje saglasnost na Program rada javnih službi čiji je osnivač.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obradivač: Javna Ustanova i Sektor za finansije

Rok: IV kvartal 2020 godine

II -INFORMATIVNO-ANALITIČKI MATERIJALI

1. Informacija o finansiranju projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu

Članom 115 st. 2, a u vezi člana 116 Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", br. 029/19), propisano je da Skupština razmatra izvještaje, analize, informacije i druge analitičke materijale, koje pripremaju organi lokalne uprave i javne službe i da povodom razmatranja predloženih materijala Skupština može donijeti ocjene i zaključke.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Komisija za Raspodjelu sredstava NVO

Rok: I kvartal 2020 godine

2. Izvještaj o radu Predsjednika Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci i organa lokalne uprave za 2019 godinu;

Članom 58 st. 1 tač. 12 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 i 034/19) i članom 35 st. 1 tač. 11 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 065/05 i "Službeni list Crne Gore" br. 88/09, 72/10,02/16 i 31/17), propisano je da predsjednik Opštine podnosi Skupštini izvještaj o svom radu i radu organa lokalne uprave.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu upravu

Rok: II kvartal 2020 godine

3. Izvještaj o radu JU "Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada - Golubovci" za 2019. godinu;

Članom 38 st. 1 tač. 24 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 012/18 i 034/19), propisano je da Skupština razmatra Izvještaj o radu javnih službi čiji je osnivač.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Javna ustanova i Sektor za finansije

Rok: II kvartal 2020 godine

4. Izvještaj o stanju sportskih objekata na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci;

Članom 115 Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", br. 029/19), a u vezi člana 24 st. 1 tač. 23 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 065/05 i "Službeni list Crne Gore" br. 88/09, 72/10,02/16 i 31/17) propisano je da Opština stvara uslove za razvoj i unapređivanje sporta i sportske rekreacije, odmora i rekreacije djece, omladine i odraslih i za održavanje objekata u tim oblastima.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Kancelarija za sport

Rok: II kvartal 2020 godine

5. Informacija o aktivnostima sprovedenim u cilju podsticanja razvoja i unapređenja poljoprivrede i turizma na teritoriji Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, za 2020 godinu;

Članom 115 Poslovnika Skupštine opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", br. 029/19), propisano je da Skupština razmatra izvještaje, analize, informacije i druge analitičke materijale, koje pripremaju organi lokalne uprave i javne službe.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Odjeljenje za ruralni razvoj

Rok: IV kvartal 2020 godine.

B- NORMATIVNI DIO

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o materijalnim davanjima iz oblasti socijalne zaštite;

Shodno odredbama člana 157 Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 027/13, 001/15, 042/15, 047/15, 056/16, 066/16, 001/17, 031/17, 042/17 i 050/17), kriterijume i mjerila za utvrđivanje cijene usluge socijalne i dječije zaštite, koja se finansira iz budžeta Opštine propisuje nadležni organ Opštine.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sektor za finansije

Rok: II kvartal 2020 godine

2. Prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, za 2019. godinu;

Shodno odredbama člana 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore", br. 003/19), a u vezi sa članom 48 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 65/05 i "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 02/16 i 31/17), prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci, utvrđuje predsjednik Opštine i dostavlja ga Skupštini Opštine do kraja maja tekuće godine.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sektor za finansije

Rok: II kvartal 2020 godine

3. Prijedlog Odluke o saradnji sa NVO;

Članom 145 st. 1, a u vezi člana 146 st. 1, Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi" br. 012/19), propisano je da u cilju afirmisanja otvorenog demokratskog društva, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i javne službe saraduju sa nevladinim organizacijama.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sektor za lokalnu samoupravu i opštu upravu

Rok: II kvartal 2020 godine

4. Prijedlog Odluke o mjesnim zajednicama;

Članom 153 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 i 034/19), propisano je da građani osnivaju mjesnu zajednicu, u skladu sa Odlukom Skupštine. Odlukom Skupštine uređuju se uslovi osnivanja, poslovi, organi, organizacija i rad organa, način odlučivanja, finansiranja i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice. Članom 24 st. 1 tač. 26 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 065/05 i "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 02/16 i 31/17) propisano je da Opština utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica, daje saglasnost na Odluku o osnivanju mjesne zajednice i vodi evidenciju mjesnih zajednica.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Rok: III kvartal 2020 godine

5. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u uslužnim djelatnostima;

Članom 27 st. 1 tač. 25 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br. 002/18 i 034/19), propisano je da Opština u skladu sa Zakonom i drugim propisima utvrđuje radno vrijeme u određenim djelatnostima i određuje područja i određuje djelatnosti u kojima se može obavljati određena djelatnost.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sektor za finansije

Rok: III kvartal 2020 godine

6. Prijedlog Odluke o učešću lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova;

Članom 166 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore" br. 002/18 i 034/19), propisano je da u cilju učešća lokalnog stanovništva u donošenju Odluka od neposrednog i zajedničkog interesa Skupština posebnom odlukom uređuje način i postupak učešća stanovnika u vršenju javnih poslova.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sektor za lokalnu samoupravu i opštu upravu

Rok: III kvartal 2020 godine

7. Prijedlog Odluke o putevima;

Članom 27 st. 1 tač. 1 i 2 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list Crne Gore", br. 002/18 i 034/19), propisano je da Opština uređuje i obezbijeduje obavljanje i razvoj komunalnih djelatnosti, održavanje komunalne infrastructure i komunalnog reda i uređuje i obezbijeduje obavljanje poslova izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i zaštite opštinskih puteva.

Članom 24 st. 1 tač. 14 Zakona o Glavnom gradu ("Službeni list RCG" br. 65/05 i "Službeni list Crne Gore", br. 88/09, 72/10, 02/16 i 31/17), propisano je da se Opština stara o izgradnji i održavanju lokalnih puteva od značaja za Opštinu, kao i nekategorisanih puteva i ulica u naseljima u Opštini.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sekretarijat za lokalnu samoupravu i opštu upravu

Rok: III kvartal 2020 godine

8. Prijedlog odluke o određivanju voda od lokalnog značaja;

Članom 20 st. 1 tač. 12 Statuta Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci ("Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi" br. 012/19), propisano je da se Opština u skladu sa zakonom i drugim propisima stara o lokalnim dobrima od opšteg interesa i obezbijuje uslove i stara se o zaštiti životne sredine i pojedinih njenih djelova (kvalitet vazduha, zaštita od buke, upravljanje čvrstim otpadom).

Članom 15 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list Crne Gore" br. 029/09), propisano je da su lokalna dobra od opšteg interesa prirodna bogatstva, a između ostalih, prirodna bogatstva sa kojima raspolaže Opština su izvori voda i manjih vodotoka (koji izviru i uviru na području Opštine) od lokalnog značaja u skladu sa zakonom.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Odjeljenje za planiranje, održivi razvoj i komunalne poslove

Rok: III kvartal 2020 godine.

9. Prijedlog odluke o Budžetu Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci za 2021 godinu;

Shodno članu 28 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br. 003/19), prijedlog Odluke o Budžetu Opštine za narednu fiskalnu godinu utvrđuje predsjednik Opštine i dostavlja ga Skupštini opštine do 01. decembra tekuće godine.

Predlagač: Predsjednik Opštine

Obrađivač: Sektor za finansije

Rok: IV kvartal 2020 godine

Skupština će u toku programskog perioda razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti ukoliko se za tim ukaže potreba.

Ovaj program će se objaviti u "Službenom listu Crne Gore-Opštinski propisi".

Broj: D 32-016/20-49

Anovi, 15.05.2020. godine

Skupština Opštine u okviru Glavnog grada-Golubovci

Predsjednik Skupštine

Ratko Stijepović, s.r.